

Na osnovu člana 82 stav 3 Zakona o veterinarstvu ("Službeni list CG", br. 30/12 i 48/15), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, donijelo je

Pravilnik o bližim uslovima za promet živine za uzgoj ili proizvodnju*

Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 2/2016 od 14.1.2016. godine, a stupio je na snagu 22.1.2016.

* U ovaj pravilnik prenesena je Direktiva Vijeća 2009/158/EZ od 30. novembra 2009. godine o uslovima zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina peradi i jajima za valjenje unutar Zajednice i njihov uvoz iz trećih zemalja./COUNCIL DIRECTIVE 2009/158/EC of 30 November 2009 on animal health conditions governing intra-Community trade in, and imports from third countries of poultry and hatching eggs.

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi za promet živine (kokoške, čurke, guske, patke i druge ptice) za uzgoj, proizvodnju, priplod i klanje, promet jednodnevnih pilića i jaja za priplod.

Izučeće od primjene

Član 2

Ovaj pravilnik ne primjenjuje se na živinu koja se koristi za učešće na kulturnim odnosno sportskim priredbama.

Značenje izraza

Član 3

Izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeća značenja:

- 1) **jaja za priplod** su jaja živine namijenjena za inkubaciju;
- 2) **jednodnevni pilići** su pilići do 72 sata starosti koji nijesu hranjeni, osim mošusnih patki (*Cairina moschata*) ili njihovi hibridi bez obzira da li su hranjeni ili ne;
- 3) **živila za priplod** je živila starija od 72 sata namijenjena za proizvodnju priplodnih jaja;
- 4) **živila za proizvodnju** je živila starija od 72 sata namijenjena za proizvodnju mesa i/ili jaja za ishranu ljudi ili za obnovu populacije pernate divljači;
- 5) **živila za klanje** je živila koja se direktno šalje u klanicu na klanje u najkraćem roku, a najkasnije 72 sata po prispjeću u klanicu;

6) **jato** je sva živila istog zdravstvenog i imunološkog statusa koja se drži u istom objektu ili istom ograćenom prostoru i predstavlja jednu epizootilošku jedinicu;

7) **gazdinstvo** je svaki objekat ili prostor koji se koristi za uzgoj ili držanje živiline za priplod ili živiline za proizvodnju;

8) **objekat za uzgoj živiline** je objekat ili dio objekta ili prostora koji se nalazi na istoj lokaciji i može biti:

a) objekat za uzgoj čistih linija i djedovskih jata u kojem se proizvode jaja za izlijeganje rasplodne živiline;

b) objekat za uzgoj priplodne živiline u kojem se proizvode jaja za izlijeganje živiline za proizvodnju;

c) objekat za uzgoj u kojem se živilina uzgaja do faze nošenja;

d) inkubatorska stanica odnosno objekat za izlijeganje i otpremanje jednodnevnih pilića;

9) **mjesto izbjivanja bolesti ili žarište (outbreak)** je gazdinstvo ili mjesto u zemlji gdje se životinje drže zajedno i gdje je jedan ili više slučajeva bolesti službeno potvrđen;

10) **karantin** su prostorije u kojima se živilina drži u potpunoj izolaciji od direktnog ili indirektnog kontakta sa drugom živilinom, radi obezbeđivanja dugotrajnog posmatranja i laboratorijskog ispitivanja na Avijarnu influencu i Njukastl bolest;

11) **prinudno klanje** je usmrćivanje i uništavanje živiline i proizvoda koji su zaraženi ili se sumnja da su zaraženi, uz sprovođenje potrebnih mjera zaštite zdravlja, uključujući dezinfekciju.

Opšti uslovi za stavljanje u promet živiline za proizvodnju i priplod, jednodnevnih pilića i jaja za priplod

Član 4

Živilina za proizvodnju i priplod, jednodnevni pilići i jaja za priplod mogu se stavljati u promet ako:

1) potiču iz objekta koji:

a) ispunjavaju uslove iz Priloga (Dio 1) koji je sastavni dio ovog pravilnika;

b) se ne nalazi na području ga kojem se primjenjuju mjere ograničenja zbog izbjivanja bolesti na koje je živilina prijemčiva;

2) jata živiline ne pokazuju kliničke znake bolesti ili sumnju na zaraznu bolest živiline u vrijeme otpremanja.

Stavljanje u promet jednodnevnih pilića

Član 5

Jednodnevni pilići mogu se staviti u promet ako:

1) su vakcinisani;

2) su u vrijeme otpremanja slobodni od Avijarne influence i Njukastl bolesti.

Stavljanje u promet živiline za priplod i živiline za proizvodnju

Član 6

Živilina za priplod i živilina za proizvodnju može se staviti u promet ako:

- 1) je držana od izlijeganja ili više od šest nedelja u jednom ili više objekata iz Priloga ovog pravilnika;
- 2) je vakcinisana;
- 3) je pregledana u periodu od 48 sati prije otpremanja jata, a u vrijeme vršenja zdravstvenog pregleda nije pokazivala sumnju na bolest živine ni kliničke znake bolesti.

Stavljanje u promet jaja za priplod

Član 7

Jaja za priplod mogu se staviti u promet ako:

- 1) potiču iz jata koja su:
 - a) više od šest nedjelja držana u jednom ili više objekata iz Priloga ovog pravilnika;
 - b) vakcinisana;
 - c) pregledana u periodu od 72 sata prije slanja pošiljke i koja u vrijeme pregleda nijesu pokazivala sumnju na bolest ni kliničke znake bolesti; ili
 - d) jednom mjesечно pregledana, a posljednji pregled je obavljen najmanje 31 dan prije otpremanja pošiljke;
- 2) su označena u skladu sa posebnim propisom o tržišnim standardima za jaja za priplod i jednodnevne piliće od domaće živine;
- 3) su dezinfikovana u skladu sa uputstvom službenog odnosno ovlašćenog veterinara.

Stavljanje u promet živine za klanje

Član 8

Živina za klanje može se staviti u promet ako potiče sa gazdinstva:

- 1) na kojem je držana od izlijeganja ili najmanje 21 dan;
- 2) koje nije pod ograničenjem u pogledu zdravlja životinja;
- 3) na kojem je veterinarskim pregledom jata pet dana prije otpreme potvrđeno da u tom jatu nema sumnje na bolest živine ni kliničkih znaka bolesti.

Stavljanje u promet živine starije od 72 sata za obnovu populacije pernate divljači

Član 9

(1) Živina starija od 72 sata za obnovu populacije pernate divljači može se staviti u promet ako potiče sa gazdinstva:

- 1) na kojem je držana od dana izlijeganja ili najmanje 21 dan i na kojem nije bila u kontaktu sa drugom živinom u periodu od dvije nedjelje prije otpremanja pošiljke;
- 2) koje nije pod ograničenjima u pogledu zdravlja živine prijemučive na bolest;
- 3) na kojem je veterinarskim pregledom jata pet dana prije otpreme u tom jatu potvrđeno da u tom jatu nema sumnje na bolest živine ni kliničkih znaka bolesti.

(2) Živina starija od 72 sata za obnovu populacije pernate divljači (uključujući i jednodnevne piliće) pored uslova iz stava 1 ovog člana, treba da ispunjava i uslove iz čl. 11 i 12 ovog pravilnika.

Stavljanje u promet pošiljki živine koje sadrže manje od 20 jedinki

Član 10

(1) Pošiljka živine koja sadrži manje od 20 jedinki može se staviti u promet ako:

- 1) je držana na teritoriji zemlje porijekla od izlijeganja ili najmanje posljednja tri mjeseca;
- 2) ne pokazuje kliničke znake zarazne bolesti živine u vrijeme otpremanja;
- 3) je vakcinisana;
- d) u vrijeme otpremanja nije pod ograničenjima u pogledu zdravlja živine;
- e) se ne nalazi na području na kojem se primjenjuju mjere ograničenja zbog izbijanja bolesti na koje je živila prijemčiva.

(2) Pošiljka iz stava 1 ovog člana treba da je serološki ispitana 30 dana prije otpremanja na prisutnost antitijela na *Salmonellu pullorum* i *Salmonellu gallinarum*, sa negativnim rezultatom, a u slučaju jaja za priplod ili jednodnevnih pilića da je jato porijekla u periodu ne dužem od tri mjeseca prije otpremanja pošiljke serološki ispitano na *Salmonellu pullorum* i *Salmonellu galinarum*.

Stavljanje u promet živine i jaja za priplod (uvoz) iz država ili područja država u kojima se sprovodi vakcinacija

Član 11

(1) Pošiljke živine i jaja za priplod koja potiču iz država ili područja država u kojima se sprovodi vakcinacija živine protiv Njukastl bolesti mogu se stavljati u promet (uvoziti), ako:

- 1) jaja za priplod potiču iz jata koja:
 - a) nijesu vakcinisana; ili
 - b) su vakcinisana inaktivisanom vakcinom; ili
 - c) su vakcinisana živom vakcinom, pod uslovom da je vakcinacija sprovedena najmanje 30 dana prije sakupljanja i otpremanja jaja za priplod;
- 2) jednodnevni pilići nijesu vakcinisani protiv Njukastl bolesti i da potiču:
 - a) od jaja za priplod koja ispunjavaju uslove iz stava 1 tačka 1 ovoga člana; i
 - b) iz inkubatorske stanice u kojoj je obezbijeđeno da su jaja prostorno i vremenski inkubirana odvojeno od jaja koja ne ispunjavaju uslove iz stava 1 tačka 1 ovoga člana;
- 3) živila za priplod i živila za proizvodnju:
 - a) nije vakcinisana protiv Njukastl bolesti; i
 - b) da je prije otpremanja izolovana najmanje 14 dana na gazdinstvu ili u karantinu pod nadzorom službenog veterinara i da živila nije vakcinisana protiv Njukastl bolesti najmanje 21 dana prije otpremanja na gazdinstvo ili u karantin i da tokom tog perioda nije došla u kontakt sa drugom živilom; i
 - c) da je najmanje 14 dana prije otpremanja serološki ispitana sa negativnim rezultatom, radi otkrivanja antitijela na Njukastl bolest;
- 4) živila za klanje potiče iz jata koja:
 - a) nijesu vakcinisana protiv Njukastl bolesti i koja ispunjavaju uslove iz stava 1 tačka 3 podtačka c) ovog člana;
 - b) su vakcinisana, najmanje 14 dana prije otpremanja pošiljke i na osnovu reprezentativnog uzorka podvrgnuta testu izolacije virusa Njukastl bolesti.

Prevoz jednodnevnih pilića i jaja za priplod koji se stavlja u promet

Član 12

- (1) Jednodnevni pilići i jaja za priplod koji se stavlju u promet treba da se prevoze:
- 1) u nekorišćenoj, namjenskoj ambalaži za jednokratnu upotrebu koja se nakon upotrebe uništava; ili
 - 2) u posudama/kutijama koje se mogu nakon čišćenja i dezinfekcije ponovo koristiti;
- (2) Posude/kutije iz stava 1 tačka 2 ovog člana treba da:
- 1) sadrže samo jednodnevne piliće ili jaja za priplod iste vrste, kategorije i tipa živine i da potiču iz istog objekta;
 - 2) nose oznaku koja sadrži:
 - a) naziv države ili regije porijekla pošiljke živine;
 - b) broj pilića ili jaja u svakoj kutiji;
 - c) vrstu živine kojoj jaja ili pilići pripadaju.
- (3) Kutije sa jednodnevnim pilićima ili jajima za priplod mogu se staviti u odgovarajuće posude, a broj kutija i oznaka iz stava 2 tačka 2 ovog člana naznačava se na tim posudama.
- (4) Živila za priplod i živila za proizvodnju prevozi se u kutijama ili kavezima sa istom vrstom živine.
- (5) Živila za priplod, živila za proizvodnju, živila za klanje, živila namijenjena obnovi jata pernate divljači i jednodnevni pilići, treba da se dostavi do objekta odredišta, bez mogućnosti dolaska u kontakt sa drugom živinom.
- (6) Kavezi i vozila za prevoz živila treba da budu izrađeni na način da:
- 1) je tokom prevoza spriječeno isticanje izmeta i smanjeno gubljenje perja;
 - 2) omogućavaju vizuelni pregled živila;
 - 3) omogućavaju čišćenje i dezinfekciju.
- (7) Vozila, posude, kutije ili kavezi za prevoz živila koji nijesu namijenjeni jednokratnoj upotrebi, treba da se prije utovara i nakon istovara očiste i dezinfikuju u skladu sa uputstvom službenog ili ovlašćenog veterinara.

Stupanje na snagu

Član 13

Ovaj pravilnik stupa se na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 011-63/15-3

Podgorica, 30. decembra 2015. godine

Ministar,

prof. dr Petar Ivanović, s.r.

Prilog

OBJEKTI ZA UZGOJ I PROIZVODNJI ŽIVINE I JAJA ZA PRIPLOD

Dio 1

Opšti uslovi

1. Objekat u kojem se vrši uzgoj i proizvodnja živine i jaja za priplod može se odobriti ako:
 - a) ispunjava uslove u pogledu prostorija i postupaka iz Dijela 2 ovog priloga;
 - b) se primjenjuju i sprovode programi za kontrolu u skladu sa Dijelom 3 ovog priloga;
 - c) je u svakom prostoru omogućeno sprovođenje postupaka kontrole iz podatke d) ove tačke;
 - d) kontrolu i praćenje zdravlja životinja vrši službeni veterinar.
2. Praćenje zdravlja živine iz tačke 1 podatke d) ovog dijela obuhvata:
 - sprovođenje najmanje jednog službenog nadzora godišnje uz dodatne provjere (verifikaciju) primjene higijenskih mjera i rada objekta u skladu sa Dijelom 2 ovog priloga;
 - provjere evidencije uzgajivača o svim podacima potrebnim za kontinuirano praćenje zdravstvenog statusa objekta;
 - provjere da li se u objektima drži samo živina.
3. Objektu koji ispunjava uslove dodjeljuje se kontrolni broj.

Dio 2

Prostorije i postupci u objektima za uzgoj i proizvodnju živine i jaja za priplod

A. Objekti za uzgoj djedovskih i roditeljskih jata

1. U objektima za uzgoj i proizvodnju djedovskih i roditeljskih jata treba da:
 - 1) prostori i prostorije:
 - obezbjeđuju sprječavanje unošenja bolesti; ili
 - obezbjeđuju kontrolu bolesti ukoliko se bolest pojavi;
 - su međusobno odvojene ukoliko je u objektu smješteno više vrsta živine;
 - imaju obezbijedene higijenske uslove, da omoguće sprovođenje praćenja zdravlja živine i da su u skladu sa vrstom proizvodnje;
 - 2) je oprema u prostorijama u skladu sa vrstom proizvodnje;
 - 3) je omogućeno čišćenje i dezinfekcija prostora i vozila za prevoz živine i jaja na odgovarajućem mjestu.
2. Uzgoj djedovskih i roditeljskih jata vrši se na sljedeći način:
 - a) tehnike uzgoja treba da su zasnovane na principu »zaštićenog uzgoja« i na načelu »sve unutra/sve van« a čišćenje, dezinfekcija i depopulacija treba da se sprovode između svih proizvodnih ciklusa;
 - b) u objektima za djedovska i roditeljska jata i uzgoj drži se samo živina:
 - iz sopstvenog objekta, i/ili
 - iz drugih objekata za djedovska i roditeljska jata i uzgoj koji su odobreni; i/ili
 - uvezena u skladu sa ovim pravilnikom.
 - c) lica odgovorna za nadzor u objektu uspostavljaju i sprovode higijenska pravila a zaposlena lica nose odgovarajuću radnu odjeću, a posjetioci zaštitnu odjeću;

- d) zgrade, boksovi i oprema treba da se održavaju u ispravnom i funkcionalnom stanju;
- e) jaja se sakupljaju nekoliko puta na dan, a zatim bez odlaganja čiste i dezinfikuju;
- f) lice odgovorno za uzgoj živine bez odlaganja obavlještava o svim promjenama u proizvodnji ili drugim znacima koji upućuju na prisutnost zarazne bolesti živine a u slučaju sumnje na bolest, službeni veterinar odmah uzima i šalje uzorce u ovlašćenu laboratoriju radi potvrde bolesti;
- g) lice odgovorno za uzgoj živine vodi i čuva evidenciju za svako jato najmanje dvije godine nakon uklanjanja jata koja sadrži:
 - dolaske i odlaske živine;
 - rezultate proizvodnje;
 - morbiditet i mortalitet sa potvrdom uzroka;
 - sva laboratorijska ispitivanja i rezultate ispitivanja;
 - porijeklo živine;
 - odredište jaja.

h) kada se pojavi zarazna bolest živine, rezultati laboratorijskih ispitivanja se odmah dostavljaju službenom i ovlašćenom veterinaru.

B. Inkubatorske stanice

1. Inkubatorska stаница treba da ima:
 - a) fizički i funkcionalno izdvojene prostorije od prostorija za uzgoj, a raspored prostorija treba da omogući odvojeno držanje različitih prostornih jedinica za:
 - skladištenje i sortirnicu jaja;
 - dezinfekciju;
 - predinkubaciju;
 - priplod; -
 - pripremu i pakovanje pošiljke za otpremanje.
 - b) podove i zidove izgrađene od odgovarajućeg, nepropusnog i lakoperivog materijala;
 - c) prirodno ili vještačko osvjetljenje;
 - d) odgovarajuće sisteme za ventilaciju i zagrijavanje;
 - e) obezbijedeno higijensko iznošenje otpada (jaja i pilića);
 - f) zaštitu od ptica i glodara;
 - g) opremu sa glatkim i vodootpornim površinama.
2. Postupci koji se sprovode u inkubatorskim stanicama treba da se vrše na sljedeći način:
 - a) da se zasnivaju na jednosmjernom kretanju jaja, pokretne opreme i zaposlenih lica.
 - b) jaja za priplod treba da potiču iz objekata za djedovska ili roditeljska jata i da su uvezena iz zemalja u skladu sa odredbama ovog pravilnika;
 - c) lica odgovorna za nadzor u objektu uspostavljaju i sprovode higijenska pravila a zaposlena lica nose odgovarajuću radnu odjeću, a posjetioci zaštitnu odjeću;
 - d) zgrade i oprema treba da su održavani u ispravnom i funkcionalnom stanju;
 - e) obavezna je dezinfekcija jaja u vremenu između njihovog dolaska u inkubatorsku stanicu i postupka inkubacije, dezinfekcija inkubatora i inkubatorskih stanica i opreme, nakon svakog ciklusa nasadišvanja;

- f) za procjenu zdravstvenog statusa inkubatorske stanice sprovodi se program kontrole mikrobiološkog onečišćenja;
- g) lice odgovorno za uzgoj živine bez odlaganja obavještava o svim promjenama u proizvodnji ili drugim znacima koji upućuju na prisutnost zarazne bolesti živine a u slučaju sumnje na bolest, službeni veterinar odmah uzima i šalje uzorke u ovlašćenu laboratoriju radi potvrde bolesti;

h) lice odgovorno za uzgoj živine vodi i čuva evidenciju za svako jato najmanje dvije godine nakon uklanjanja jata koja sadrži:

- porijeklo jaja i datum dolaska;
- proizvodnju nasada;
- svaku neobičajenost;
- sva laboratorijska ispitivanja i rezultate ispitivanja;
- detalje o svim programima vakcinacije;
- broj i odredište inkubiranih jaja koja se nijesu izlegla;
- odredište jednodnevnih pilića.

i) kada se pojavi zarazna bolest živine, rezultati laboratorijskih ispitivanja se odmah dostavljaju službenom i ovlašćenom veterinaru.

Dio 3

Program za kontrolu bolesti živine

Program za kontrolu bolesti živine treba da sadrži:

- a) rasprostranjenost bolesti na području Crne Gore;
- b) razloge za donošenje programa, uzimajući u obzir važnost bolesti i koristi od programa u odnosu na troškove koji iz njega proizlaze;
- c) geografsko područje na kojem se program sprovodi;
- d) statusne kategorije koje se primjenjuju u objektima za živinu, standarde koji se u svakoj kategoriji moraju postići i dijagnostičke postupke koji se sprovode;
- e) procedure za praćenje sproveđenja monitoring programa;
- f) mjere koje se preduzimaju ukoliko, iz bilo kog razloga, objekat izgubi svoj status;
- g) mjere koje se preduzimaju ako su rezultati laboratorijskog ispitivanja pozitivni.

A. Infekcije sa *Salmonella pullorum*, *Salmonella gallinarum* i *Salmonella arizonae*

1. Vrste živine na koje se odnosi:

- a) *Salmonella pullorum et gallinarum*: kokoške, čurke, biserke, prepelice, fazani, jarebice i patke.
- b) *Salmonella arizonae*: čurke.

2. Program kontrole bolesti živine:

- a) Serološka i/ili bakteriološka ispitivanja vrše se radi utvrđivanja prisutnosti infekcije;
- b) Za ispitivanje uzimaju se uzorci: krvi, slabije razvijeni jednodnevni pilići, paperje ili prašina iz inkubatora, brisevi zidova inkubatora, strelja ili voda iz pojilica.
- c) Kada se iz jata uzimaju uzorci krvi za serološko ispitivanje na *Salmonella Pullorum* ili *Salmonella arizonae* prilikom određivanja broja uzoraka uzimaju se u prethodne pojave bolesti u objektu i prevalencije infekcije u zemlji porijekla živine;

d) Jata se pregledaju tokom perioda nosivosti u vrijeme najpogodnije za otkrivanje bolesti.

B. Infekcije sa *Mycoplasma gallisepticum* i *Mycoplasma meleagridis*:

1. Vrste na koje se odnosi:

a) *Mycoplasma gallisepticum*: kokoške i čurke.

b) *Mycoplasma meleagridis*: čurke.

2. Program kontrole bolesti:

a) Prisutnost infekcije potvrđuje se serološkim i/ili bakteriološkim testovima i/ili prisutnošću lezija vazdušnih kesica kod jednodnevnih pilića ili čurića.

b) Za ispitivanje se uzimaju uzorci: krvi, sjemena, briseva dušnika, nazalnih šupljina (choanae), kloake ili vazdušnih kesica jednodnevnih pilića ili čurića

c) Testovi za utvrđivanje *Mycoplasma gallisepticum* ili *Mycoplasma meleagridis* sprovode se na reprezentativnom broju uzoraka kako bi se omogućila neprekidna kontrola bolesti tokom uzgoja i nosivosti, odnosno prije samog početka nosivosti i svaka tri mjeseca nakon toga.

C. Rezultati i mjere koje se preduzimaju:

Test se smatra negativnim ukoliko nema reaktora a u suprotnom, jato je sumnjivo i na njega se primjenjuju mjere iz Dijela 4 ovog Priloga.

D. Za gazdinstva koja se sastoje od dvije ili više odvojenih proizvodnih jedinica, Uprava može da odobri odstupanja od sprovođenja mjera za proizvodne jedinice bez bolesti na gazdinstvu koje je zaraženo pod uslovom, da je ovlašćeni ili službeni veterinar potvrdio da su te proizvodne jedinice potpuno odvojeni prostori za smještaj, držanje i ishranu a postupci koji se u njima sprovode sprečavaju širenje bolesti iz jedne proizvodne jedinice u drugu.

Dio 4

Kriterijumi za privremenu zabranu rada ili ukidanje odobrenja objekta

1. Službeni veterinar privremeno zabranjuje rad objektu kojem je izdato odobrenje:

a) kada više ne ispunjavaju uslove iz Dijela 2 ovog Priloga;

b) do završetka sprovođenja odgovarajućeg istraživanja za bolest, kada je;

- u objektu postavljena sumnja na pojavu Avijarna influence ili Njukastl bolesti;

- je objekat primio živinu ili jaja za priplod iz objekta u kojem je postavljena sumnja ili potvrđena Avijarna influenca ili Njukastl bolest;

- došlo do kontakta kojim se bolest mogla prenijeti između objekta i mesta izbjivanja Avijarane influence ili Njukastl bolesti;

c) do sprovođenja novih testova, ako rezultati kontrole sprovedeni u skladu sa Dijelom 2 i Dijelom 3 ovog Priloga dokazuju na sumnju na pojavu bolesti uzrokovano sa *Salmonella Pullorum*, *Salmonella Gallinarum*, *Salmonella arizona*, *Mycoplasma gallisepticum* ili *Mycoplasma meleagridis*;

d) do sprovođenja svih mjera po nalogu službenog veterinara, ukoliko objekat ne ispunjava uslove iz Dijeloal tačka 1 podtač. a), b) i c) ovog Priloga.

2. Uslovi za nastavak rada nakon privremene zabrane:

a) ukoliko je službeni veterinar privremeno zabranio rad objektu radi pojave Avijarne influence ili Njukastl bolesti i ako je izvršeno pr nudno klanje, može se 21 dan nakon izvršenog čišćenja i dezinfekcije dozvoliti nastavak rada objekta;

b) ukoliko je službeni veterinar privremeno zabranio rad objektu radi pojave radi infekcije uzrokovane sa:

1) *Salmonella Pullorum*, *Salmonella Gallinarum*, ili *Salmonella arizonae*, može se dozvoliti nastavak rada objekta nakon dobijanja negativnih rezultata dva uzastpono sprovedena testa u objektu u razmaku od najmanje 21 dana, prinudnog klanja zaraženog jata i izvršene dezinfekcije nakon prinudnog klanja;

2) *Mycoplasma gallisepticum* ili *Mycoplasma meleagridis*, može se dozvoliti nastavak rada objekta nakon dobijanja negativnih rezultata dva uzastpono sprovedena testa u objektu u razmaku od najmanje 60 dana.